

Норуот күүхэ — көмүөл күүхэ!

2000 с.

Балаан ыйын

14

кунэ

чэппиэр

№ 105 (8795)

# ЭНГСИЭЛИ

Нам улууңун ханыата • 1935 сүл алтынны 5 күнүгөр төрүттэммитэ



## (Улуус баылыгын мунньябыттан бэлиэтэхиннэр)

Банаартан сэрэхтээх буолуу сулууспата нэдэлээ устасыгар 68 объектары бэрбизэркэлээтийн. Ититэн 14-дээ котельнайд, 30-та бидрийлээн ыаллар олорор дийнээрээ.

+++

Банаартан сэрэхтээх буолууга балаан ыйын 13 күнүттэн алтынны 13 күнүгөр дээр дөвсөнчилэв.

+++

Хамааттага буолбут банаарга утуу умлларар массына акумулятора мөлтөх буолан состояро сыйртта.

+++

Хамааттага орто оскуулаа уерзечилээрин бэрээдэктэрэ мөлтөх планеркаа бэлиэтэнэ. Ол курдук манна быйыл оворор еттулэрттэн араас бынааннаар, бэрээдэгэй кэнилэр, охоллор таанылынныар.

+++

Нам селотун ыраастааын үзтэ ыытыллар эрээри, массынаа суюх буолан бөх кыайан тиэллибээт.

+++

МУ НУ ЖКХ котельнайдара оттукаа бэлэнмэр, ол эрээри ХЭТ «Талах» дээр Дьюкууский тэрилтэтигээр улуус дөвхөнгөтэйн ижээ кыайан төлөммекко, гаанынан оттуллар котельнайдара сигналлизатор туроурулла илик буолан итии ханан бэриллэрэй билийбээт.

+++

Кин балыына коллективаа аасыт нэдэлээрэй мас олорт.

+++

Улуус мединтэрин үзлээрин хамнастарын бэрбизэркэлээр сяллаахаа биргээдэлэр кэлэн бардылар.

+++

Санэпидстанция баыарытын итии бэриллээр дээр начальний кылаас овогоро уерэммэйтэрээ зэтэммит.

+++

Улууска СПИД-ы утары охсунуугаа анал программа суюраа бэлиэтэммит.

+++

Үгүс нэхилиэктэргэ баанийнкынтар үзлээрин сявалыы иликтэрэ итээс бынаанын ыйылыни.

+++

Бизэтийн уерзечилэхээ ыалларга оюу ахсын 1-дийн тын. солж, оттон 4-түү уерзечилэхээ ыалларга оюу ахсын 500 солж. көмө ононхулар.

+++

Арбын оскуолатыгар бастакы

## Ходуна суугуна – 2000 САЛГЫН ОТТУУЛЛАР

Балаан ыйын 11 күнүгөр улуус үрдүнэн 28794 гектардаа ходуннан 37775 тн. от кэбициллэн сяллаадаа сорудаах 107,9% туолла.

18 нэхилиэктэн сяллаадаа булаанын 146,7% ситийн Таастаах нэхилиэгийн отчуттара инники ийэллэр. Бетүнгэр 143,5, хатын арыллар 135,5% сезонаары булааннаарын толордуулар. Хаалылаахтар ахсаанын тарыг Искра баанын 76,1%, Тубэ (76,3%), Хатырык (84,4%) киристиллэр. 13 нэхилиэктэн булаанын толордо уонна ахаарда.

Улуус 7 тын ханаайыстыбатын предприятиеларыттан «Маймаа» МО 400 тн. оту бэлэнмээн сяллаадаа булаанын 133,3% толордо. «Модут» ГУП (84,4%), «Үедийтэн» Хосту ТХПК (72,5%) оттоон сорудаахтарын толорор эрэллээр сүтэрбэлтэр. Предприятиелар ортолоругар «Туба» ТХПК (50%), «Үүнэр» ТХПК (67,5%), М. Аммосов аяланын ТХПК (69,5%) хаалылаахтара кириллэр.

Баанынай ханаайыстыбаларын ортолоругар 500 тн. оннугар 525 тн. оту күрүэлэн сорудаахтарын 160% толорбут Таастаах нэхилиэгийн баанынай ханаайыстыбалара үрдүк көрдөрүүнү ситистиллэр. 900 тн. оннугар 1390 тн. оттоон сорудаахтарын 154,4% ситиспилт үедийдэр, 1750 тн. оннугар 2494 тн. оту бэлэнмээн булааннаарын 142,5% толорбут хатын арыллар бастын көрдөрүүлэннилэр. Фрунзе нэхилиэгийн баанынайдара сорудаахтарын 46,3%, Искралар 87,5%, арбыннаар 88,9% толорон, кэннилэр хааллалыар.

Кэтэх уонна бытархай ханаайыстыбалар тэтийнэрэй үрдүк. Сыллаадаа сорудаахтарын модуттар 170,2, партизаниар 156,6, хамаатталаар 155,6% ситистиллэр. Ол эрээри улуус ыраахаа нэхилиэктээр арбыннаар 184, фрунзелар 180,6 бирьынананан атытартан ордук көрдөрүүлэннилэр. Кинилэр сезоннаары булааннаар 460, 560 тн. Сорох отчуттар ходуналаараа бүтэн тохтоотулар, атыттар хайлбүт күннэри тунаан салгын узлиллэр.

## Аацааччыга информација САХА СИРИН 5 УОКУРУГА

Республика Президент М.Е. Николаев Саха сирин территоријыгар 5 уокурутары тэрийдэ уонна итилзэрэг бэйзтийн бэрстэбийтэллээр анаата. Итилэр тустааны ханаайыстыбатын аацааччылары гарыгас информацийн тиэрдэбит.

Приленский уокурук. Кинин - Покровский куорат. Сирин иэнэ - 606,8 тын. кв. км. Нэхилиэзиньтэ - 112 тын. Представитель - Юрий Хиль. Кинин 1946 с. Украина Хмельницкий уобалынгагар төреөбүтүү, омугуун украинец, уерээг - орто техническэй (Якутскойдааы өрүүчилиштэн бүтээрбите). 1996 с. анын ыйыттан представителинэн анын дээр «Якутскойдааы өрүүчин» пордун ОАО «генеральнай директорынан үзлээбита.

Ардаа уокурук. Кинин - Мирнэй. Иэнэ - 931,7 тын. кв. км. Нэхилиэзиньтэ - 112 тын. Представитель - Юрий Хиль. Кинин 1946 с. Украина Хмельницкий уобалынгагар төреөбүтүү, омугуун украинец, уерээг - орто техническэй (Якутскойдааы өрүүчин) анын ыйыттан представителинэн анын дээр «Якутскойдааы өрүүчин» пордун ОАО «генеральнай директорынан үзлээбита.

Алданнаадаа уокурук. Кинин - Алдан куорат. Иэнэ - 346,7 тын. кв. км. Нэхилиэзиньтэ - 271 тын. Представитель Владимир Тихонов. Кинин 1963 с. Нуурбаадаа төреөбүтүү. Омугуун саха. Урдук үерзехээх (Москватааы Бауман аяланын үрдүүк техническэй училиштэн бүтээрбите). Технический наука кандидата. 1997 с. будоунаска анын дээр Сунтараар улууңун баылыгынан үзлээбита.

Алданнаадаа уокурук. Кинин - Алдан куорат. Иэнэ - 346,7 тын. кв. км. Нэхилиэзиньтэ - 271 тын. Представитель Владимир Тихонов. Кинин 1963 с. Нуурбаадаа төреөбүтүү. Омугуун саха. Урдук үерзехээх (Хабаровский политехнический институту, РФ правительство инициативы нэхилиэктэн булаанын инициаторын ахсын комиссиялары тэрийн эллэргээр олохтоо дынгалаарын үйлчилгээнийгээр сорудаах бизэрэгэй баыларын. Угуяа барыттарга ичоотторун толуйар харчы сбербаанга киирбиг.

+++

Фрунзе оскуулаа-саадын үзлээж киллэрэгээр улуус тэрилтэлэрийн күүстэрин түмүү уонна сүннэллэх тутууну тиээрээр тиэрдэргэ ыйыны ононхулунна.

+++

Кыстыкка кирии бывлдяаныктаахаа кэмигэр Фрунзе олохтоох дынгалаатын хонтуората хатаанынаах турарэбит. Баылык кимтэй да ыйышакка эрэ уерэн барыт, специалист уопускаа сылдьаар.

+++

Улууска оттоон булаанаа 110 бирьынан кэрнэг туюулла. Оту балдаан тутуугаа нэхилиэктээр ахсын комиссиялары тэрийн эллэргээр олохтоо дынгалаарын үйлчилгээнийгээр сорудаах бизэрэгэй баыларын.

+++

Туорахтаах культураны хомийуу ыытыллар, гектартан орто тунан 7,3 цн. үүнүү хомуллар.

+++

Билигин улуус нэхилиэзиньтэгээр 17 тын. төбө кууруусса баар. Итниэхээбии 24 тын. куурууссаны ыллын булааннаанар.

+++

Маны таынан мунньяххаа республика Президент М.Е. Николаев Нам улууңугар кэлэн сялдьынтын тусуу турорбут соруктарын тустарын баылык эрэ. АН. Ядреев итниинээрдээ, улз-хамнаас булааннаахтык ыытылларын аппаралтын ирдээтэй.

+++

Балыма-Индигирдээү уокурук. Кинин - Урун Хайа. Иэнэ - 561,4 тын. кв. км. Нэхилиэзиньтэ - 40 тын. Представитель - Степан Кирсанов. Кинин 1953 с. Саха АССР Депутатский бенеулэгээр төреөбүтүү. Нуучча. Урдук үерзехээх (Красноярский край огноо металлар институтын бүтээрбите). 1998 с. сандаа дуоунаска анын дээр Ус-Дааны улууңун баылыгын бастакы солбайааччынан үзлээбита.

+++

Халым-Индигирдээү уокурук. Кинин - Урун Хайа. Иэнэ - 561,4 тын. кв. км. Нэхилиэзиньтэ - 40 тын. Представитель - Степан Кирсанов. Кинин 1953 с. Саха АССР Чурапчы оройонун Дирин бенеулэгээр төреөбүтүү. Саха. Урдук үерзехээх (Амурдаа туу техникуун, Якутскойдааы госуниверситеты, Госсулуусаа Далай Востоктааы академиятын бүтээрбите). 2000 салтан булоунаска анын дээр СР правительстуудын председателин солбайааччы управление истигийн үзлээбита.

+++

Халым-Индигирдээү уокурук. Кинин - Урун Хайа. Иэнэ - 561,4 тын. кв. км. Нэхилиэзиньтэ - 40 тын. Представитель - Степан Кирсанов. Кинин 1953 с. Саха АССР Чурапчы оройонун Дирин бенеулэгээр төреөбүтүү. Саха. Урдук үерзехээх (Амурдаа туу техникуун, Якутскойдааы госуниверситеты, Госсулуусаа Далай Востоктааы академиятын бүтээрбите). 2000 салтан булоунаска анын дээр СР правительстуудын председателин солбайааччы управление истигийн үзлээбита.

+++

Тэрийн-правовой управление

Айынал

## БЭЙЭТТЭН ОРДОРУН — КЫАММАТТАРГА

Кыамматтарга, кырдаастарга көмөлөхөн Хамааттаа нэхилиэгийн «Отто» баанынай ханаайыстыбатын А.Р. Иванов салайар. Онно уолаттара Валентин, Иван, Роман, кийинтэ Любовь, күтүүтэ Михаил сүөнүү, сибиннээ ииттигинэн, одуруотунаан дыарыктаналлар.

Ханаайыстыба 40 сүөнүлээх, онтон 15-иң ынах. 9 сибиннээлээх онтон 4-дээ ийз. Былмын Красноярсктайт кэлбүт 5 сибиннээ оротун иипплитгээр. 2 сибиннээ улаатынаар туттууттара.

Андрей Романович сайнинь күххэ сүөнүлээрин кынныгы отторун бэлэлмээбүттэрийн, 10 гектарга хортуппуйу, ол ийнгэр 3 гект. эрдээгүнини, 1,5 гектарга хаппыстын олордубуттарын, үүнүү кунаанаа суюн, эрдээгүнэх хортуппуйун отынн бутутутгэр хостоонуу салалаан атылаабыгын, 7 гектарга дынмишиэн ыспыттарыттан сородун салтын сибэйтэн.

Дьюус дын кэргэн ханаайыстыбатын шаа МТЗ-60, икки Т-25, биир эргэ МТЗ трактордаах, биир роторнай, икки скоростной косилкалаах, биирдии боковой уонна ат косилкалаах. «Отто» баанынай ханаайыстыба нэхилиэзийн кыамматтарыгар, кырдаастарыгар көмөнү огорор үтүү үзтээх. Ол туунан колектив салайааччыта Андрей Романович манинтын сибэйтэн.

Былмын кынныгы үүнүүттэн 20-иныхаа кишихэх хортуппуйу, хаппыстын көмөлөнөн бэрбиппилт. Нам с. кырдаастар дынэлэригэр 10 күүнүрдүллүүтүн туунан телевизонограмма ыытыллыбыт, бу сүннүүнэ ыытыллыбыт үз түнүн биэрдэх. Ол туунан колектив салайааччыта Андрей Романович манинтын сибэйтэн.

В. СЫРОМЯТНИКОВ

## ШТАБ МУННЯГАР СҮӨНҮҮ УОРУУТА ЛАППА АЧЧААБЫТ

Штаб учаратаах мунньяар ИДҮО начальника Зырянов П.А. итниинээрбитеин 1 №-дээх постка ааспыйт нэдэлээрээ 1245 транспорт бэрбизэркэлээмит, 3 илим, уу мотуора, 56 водка билдьаммыт. Маны таынан Николаев 28 уонна Оконешников 9 бытыхык водка тизийн ийн туттуллуттар. 2 №-д

## Улус ханыятын 65 салын көрсө

# «ЭНГСИЭЛИИН» ЭНГЭРДЭҮЭН

Сүүрбээтэн тахса сүллаатын минсангааным Александра Михайловна Бочкарева (убайым Бочкарев Николай Николаевич кэргэнэ) «Кийит» дээр юмористический кэлссээмийн бүткомбинат колективын концердарыгар сценаттан ааван, дьону куллэртиир буолара. Ол кэпсээним «Ленин суола» ханыакка А. И. Ксенонфортов редактордыр эрдэвэн бэчээтээммэтийн. Ол кэмтэн ылата утум-ситим хоноонорум, угэлэрим, тылбаастарым тахсытальыр буолбуттара. Мин дьобус аймныларын таба көрөн, биширэн, миигин аяар улээж көвлүлэбйт дьонорунан ханыат урккүү редактордара Н. М. Рыкунов, М. И. Слепцов буолаллар. Бастаан утаа мин Н. Рыкуновка хоноомум көрдөрүүхлүн саллар этим. Онтох бирийд мин «Кытальгтар» дээр ааттаан, Расул Гамзатов «Журавли» дээр хоноонун тылбаастаа-быппын ааван баран, Николай Михайлович.

— Эн урт суруйар этиг дую, — дийн ыйытта.

Онууха мин:

— Урт өрдөөвтэд дэгнэ суруйар этим, — дийбитим.

Рыкунов мүчүк гынан баран:

— Бу дыаланы сергүүтөххэ баар эбит, — дийн олус учгэйдик этэн кэбиспиз.

Ити «сергүүтөххэ баар эбит» дээр тылларын мин хайдаа эрэ наахаа уэр, астына истигитим. Кини кинин сатаан аывых да тылынан санаатын көтөөр, көвлүүр буолар эбит. Бу кини тух эрэ тыллапалаахын биллээж дийн хоноонору, угэлэри суруйар, редакцияа аарлан инээччи буоллум, ону дьонум сыйн түхэрбэкэ, таааран истилэр. Ол кэмнэртэн ылата мин «Энгсиэли» редакциятын кытарты сибээспин бына иллекин. Билингни ханыачыттар: В. Г. Касьянов, Г. К. Эверстов, В. В. Сыромятни-

ков, К. А. Олесов миигин сурдээжин өйүүллэр, аяар улээж көвлүүллэр. Редакцияа киирдэргин эрэ:

— Хайа, сиэпкиттэн хос тоо эрэ, тухо кэниллэххин,

— дийн үрэ-коте көрсөөччүлэр, онууха «кэниллэх» да суюх киирэн, кэмси нэр кэмнэрим кэм суюх буоллахтара.

Онод литература эйгтийн энгээрийн үктэнэрбэр мизэхэтийн, күүс-кеме буолбут «Энгсиэли» ханыат утүүтэ-внётө буолар дийн этийг тустаахын.

Кэлэн ийэр ханыат юбийлейнан сибээстэн, мин биир этииллэххин: Николай Рыкунов аатынан литературний конкурса уннаа балырынтыг ики рееспубликанский конкурстарга ситиийлэrim — бу «Энгсиэли» ханыат утүүтэ-внётө буолар дийн этийг тустаахын.

Ондоо ханыат юбийлейнан сибээстэн, мин биир этииллэххин: Николай Рыкунов аатынан литературний конкурса уннаа балырынтыг ики рееспубликанский конкурстарга ситиийлэrim — бу «Энгсиэли» ханыат утүүтэ-внётө буолар дийн этийг тустаахын.

Ондоо ханыат юбийлейнан сибээстэн, мин биир этииллэххин: Николай Рыкунов аатынан литературний конкурса уннаа балырынтыг ики рееспубликанский конкурстарга ситиийлэrim — бу «Энгсиэли» ханыат утүүтэ-внётө буолар дийн этийг тустаахын.

Түмүкпэр, элбэх сонуну энгсэн суруйар «Энгсиэли» энгилэх суюх ханыачыттарын доруобай буолун, көмүс бөрүөдүр күлүмүрдүү турдуун, сыйтын унга сыйнтарыйбатын дийн алдаан турган, кэлэн ийэр үбүлүүгүүнэн эвэрдэлиибин.

**Бааныай УСУНУУСКАЙ**

1935 «Энгсиэли» 2000  
**ААСПЫТ КҮН-ДЫЛ АРАБАС  
СЭБИРДЭХТЭРЭ...**

Ханыат страницаларынан аян

13.10.1939 с.  
**ХОЛХУОСТААХТАР БҮТҮН  
СОЮЗТААБЫ СИЙИСТЭРИН  
КҮЛҮҮННЯНАН КӨССӨР**

ТААСТААХ. «Өктөөн уота» холхус члиэн Охулуокап С. С. (70 саасаахаа оюннор) охсуулахтын улээлир.

Быйыл пизрэм сэбидиссэйн эбээнилгэгээр өрө ытаярыллан улээлир. Бу үлэтийн таынан 70 саасаан мааны кэтэ, 25 саадаа оту холхус уопсайдааар оттоо. Охулуокап билигийн 700 көлөнүн күннэх. Кини 1935 сүллаахтан удаарыннын, үчүгэй көрдөрүүлэх үлэтийн таын хануунттан хас да төгүл бириймийлэлтэн.

Таб. Охулуокап Өктөөн 22 саасын туолуутун уонна Холхуостаахтар Бүтүн Сойуустаавы сийиестэрийн көссе 900 көлөнүн күнүн өлөрүүнү соруктанар.

**СҮРКУОПЫ. Ө.**

15.12.1939 с.

**МИЭД ҮЛЭЙТИГЭР  
НААДАЛАР**

САЛБАН. Бу ийнлийг үлээзэн итгиллэхчилэрэй быйыл сайнин улахан өрө көтөүүллүүнэн миздүүнт дийтийн тутаа бүтэргүйтгэрэй. Алтынны 1-гүй күннүүтэн миздүүнт айыллахтаа эх. Хомойух ийн, билигин үлээтийн суюх, миздүүнт кураанах дийтийн баар.

**ОМУЮНАНН.**

рудын кильбизнэхтийн толорбутун уонна онохаа хорсун быннын көрдөрүүтүн ийн «Боевой утуулэрин ийн» медалынаградаламмын туунаан биллэрийн каллз.

**ЯДРИХИНСКАЙ П. А.  
МАСНИКОВ С. КУТУКОВИ.**

15.12.1944 с.

**МЕДАЛЫНАН  
НАГРАДАЛАННЫМ**

Мин терөөбүт дойдум көмүскэзлийн ийн, уодаанынаах өстөөбу утари кыргызыларга кыттыбыым иккын салтган орто.

Ити фронтовой олдум устать гар кыргызылан уонуунан аавыллар көн бардым. Советской Прибалтиканы боссолтуур сүнгэнээхийн боевой сорудаа тогорустум.

БСК(б) членын гар кандидат уонна разведкальыр отделение командаа буолар чиэстэнним.

Өстөөбу утари гүйэх кыргызылартаан биирдэргээр командование боевой сорудаа көрдөрүүлэхтийн толорбутум ийн «Хорсунун ийн» медалынаградалалаатар.

Мин биир дойдулаахтарын уонна күндуу төреппүттэрийн, өстөөбу бүтэнхээх кытайычаанаа ыкса чугаанаат. Энгигээйт үлээтийн, фронтга көмөдүүтүн ессе күүнүрдүн.

Мин Ийэ дойдум ийн, ытык ийсчин, боевой андааарын ессе төгүл кильбизнэхтийн толоруум. Кытайыны кытта энэхээргийнэм.

**Сержант  
И. М. МОНАСТЫРЕВ  
Полевая почта № 14301-а.**

24.11.1944 с.

**ҮӨРҮҮЛЭХ СУРУК**

Оройоний ханыат редакциятаа сэрийн эхармийттэн сангардынгынгаа таатыгаа, үерүүлэх суругууылла.

Ондоо урккүүтүн биниги ханыапыт редакторынан, оттон кэнники БСК(б) райкомар пропаганда уонна агитация отдельн сизбидиссэйнэн үлээтийн Бурнашев Иван Иванович таынан этийлэр.

Табаарыс Бурнашев Москва таынтан Прибалтикаа дийрийн фронт иинники линиятыгэр советский офицер бийнтийнан подразделенены командалданы салдьдар.

Кини фронтга 2 салтган ордук бириймээж салдьытын устать гар өстөөх иирбүттийн кимэн кириимин төтөртэй охор, обороналаныар кыргызыларга уонна Кынны Армия кытайылаах кимэн кирийлэгээр үс төгүл кыттыбынын ылбытаа. Игтиизэх командование боевой сорудаа кильбизнэхтийн толоруун уонна онохаа хорсун быннын көрдөрүүтүн ийн, «Бойобуу түүлэрийн ийн» медалынаградаланаат.

Табаарыс Бурнашев өстөөх буулдатыгтаа төнөдөд иккү төгүл бааныар, советской медицинаа көмөдүүнэн фронтга усунүүн кириэн бэйтийн чааныгар суулуспалын салдьдар.

Биниги биир дойдулаахын, оройоний совет депутаты, Бурнашев боевой дыалалара биниги санаа кытайылаарга оре күүрдүүтүн.

A. H.

17.11.1944 с.

**Саха АССР НАМНА  
ЛЕНИН ААТЫНАН КОЛХОЗ**

**ПРЕДСЕДАТЕЛИГЭР  
ТАБ. БУРНАШЕВКА,  
МАНГАЙЫ СҮҮЧӨХ  
ПАРТИЙНАЙ ТЭРИЛТЭ  
СЕКРЕТАРЫГАР**

**ТАБ. ШИШКИНГЭ,  
КОМСОМОЛЬСКАЙ ТЭРИЛТЭ  
СЕКРЕТАРА**

**ТАБ. АФАНАСЬЕВКА**

Фронтовиктар овогоруугаар кемеленүү фонутар 812 килограмм бурдуга, 204 килограмм хортуюултуу хомийнгүйт Ленин аатынан колхоз кохзахтарыга уонна колхозтаах дыхталларгар мин бириаттын эзэрдэбин уонна Кынны Армия маахтальн бизэрхитгээр көрдөнүүнэн таатынан биллэрийн төрөлүүтүн.

I. СТАЛИН

15.9.1944 с.

**Фронтан сурук  
НАМНА**

**«КЫНЫЛ ОКТЯБРЬ»  
ПРОМАРТЕЛЬГА**

Кини фронтовиктар овогоруугаар кемеленүү фонутар 812 килограмм бурдуга, 204 килограмм хортуюултуу хомийнгүйт Ленин аатынан колхоз кохзахтарыга уонна колхозтаах дыхталларгар мин бириаттын эзэрдэбин уонна Кынны Армия маахтальн бизэрхитгээр көрдөнүүнэн таатынан биллэрийн төрөлүүтүн.

Энгигээйт Алексей биниги чааспытгыар сулуу спалыр. Кини кытаанах туттуналаах, эриккэс дыисипилиинэлэх байнаан буулла.

Байнаас Винокуров байнаан дыаланы нылдыр ийн дьобурдаах уонна кынамылаах, эт-ханаа өттүэн эрчиллийлэх. Ол да ийн боевой политической бэлэмнэний түйгүүнан буулан, подразделение кининэн кийн туттар.

Алексей Авксентьевич ханык да салалгаа сысыпакка туйгүүнүүттар. Ол ийн командованиеттан хас да тогул маахтлын ылла.

Кини Аксентий Алексеевич уонна Марфа Николаевна, оордугун кынамылаахтын көрөнхийн, учугэй сэрийн буулар гына иппикит ийн маахтлын биллэрийн.

**Комсомольский тэрилтэ  
секретарь, сержант А. Г.  
ОГОЛЬЦОВ. Полевая почта  
15.939-Н.**

Ийнээтийн аатынан, Хатын Арыы ийнлийгээнэй «Кынны Дээрийн», Түбэ ийнлийгээнэй «Чкалова» аатынан холхостар байнааны таинан биэстийн тонна сиилэхийн уктуулар.

**КАТЯ ПРОНИ  
ХОЛОБУРДАРА**

ХАМАБАТТА. Ленин аатынан колхоз Ш-с биргээдэтигэр 10 кыра овогор үлэлийлээр. Кинилэрх охср, мунньяр массынналарынтын.

15 саастаах Семенова Катя мунньяр массынналарын хас да күнүс татагтадаа сородын иккяа сменаа түүлээтийн.

Кини курдук 13 саастаах Афанасьев Прона 4 гектары мустарар сородын 122 — 138 биргээдэтийн түүлээтийн.

Кини курдук 13 саастаах Афанасьев Прона 4 гектары мустарар сородын 122 — 138 биргээдэтийн түүлээтийн.

28.7.1944 с.

**КЫРДЫАС ПАТРИОТ**

Бөтүүн ийнлийгээнэй Молотов аатынан колхозка, сиинэрэ, атын да истинг аймахтараа би кини немецкий-фашистской талайдырьттарын буулар гына иппикит ийн маахтлын биллэрийн.

Кини колхоз хонуутун үс биргээдэлээр овогор үснээлээрэйн буулар гына иппикит ийн маахтлын биллэрийн.

Бу биргээдэлээр овогор үснээлээрэйн буулар гына иппикит ийн маахтлын биллэрийн.

Сүтүүтүрүүттарын буулар гына иппикит ийн маахтлын биллэрийн.

Сүтүүтүрүүттарын буулар гына иппикит ийн маахтлын биллэрийн.

Бу биргээдэлээр овогор үснээлээрэ



